Organi komiteti markaziji partijaji komunistiji (ʙ) Uzʙekiston
Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана
На местно-еврейском языке

PROLETARHOJI TAMOMI DUNJO, JAK ŞAVETONI

BAJROQI MIHNAT

FEVRAL
28
Çumaa
soli 1936
№ 39 (1535)

Ustavi staliniji kolxozi qonuni vajronnaşavanda hast

li səadi sjezdi dujumi umumiqiji kolxozcihoji udarnik guzaş... ki dar on ustavi namunaviji ...li xoçagiji qişloqiro qaʙul karda ...a ʙud, soli ʙa zafarho va muva...ijathoji kalontarin sohiʙ şudani ...adoriji sotsialisti ʙud. Ustavi ...iji zindagoniji kolxozi sarʙar...iji az in peş dida naşudagiji qiş...ro ʙa vuçud ovard. Har jak raça, ...jak punkti ustav, ki onro odam...i peşqadami kolxozho ʙo hamrohi ... Stalin ojla karda sançida ʙu...dagi hastand, cunin maqsade do..., ki xoçagiji çamoijatiro ʙoz zi...r mustahkam kunand, interes...axsiji kolxozcihoro ʙo interes...çamoijatiji kolxozho durust vo...a kunand. Jagon masəalaji tezu ... va serahmijati zindagoniji kol...e nest, ki ustav ʙa nazar nagi...monda ʙoşad. Ustav ʙaroji vaq...alta ne, ʙalke ʙaroji solhoji du...iroz navista şudagi hast, on şak...aji ʙunjodijati sotsialistiji qiş...musajan kardagi menoşad.

...r maçlisi komisijaji sjezdi du... kolxozcihoji udarnik, ki on ...ti ustavi navro jako-jak sançi...uromada ʙud, rafiq Stalin cunin ...agi hast.

...a ʙo şumoho qonun navista isto... Ustav ʙoşad—in qonuni soli, qo...asiji dar qişloq çamoijati nav ...a hast".

...maji milioniji kolxozciho usta...avro mahz hamin xel qaʙul kar... hastand. Ustav ʙojad tartiʙi ...x tartiʙi xoçagiro nişon dihad. ...vi namunaviji arteli xoçagiji qiş...—in qonuni soliji hukumati so...—dar qişloq oʙrüji çudo ham ka...dorad.

...avati ustavi staliniji zindagoniji ...zi oiʙorat az in hast, ki on ʙa ...zhoji rafta rasidagi ʙoqimonda ...ji teztar ʙa daraçaji peşqadam...sidanaşon jordam medihad, ra...vşani zindagoniji tiqimdoriro ni... medihad.

...sin aajon meşud, ki hamin xel ...i parquvatu tez, cunonci ustavi ... doşta, tamoman hamaji taşki...ji partijagi ʙa içro kardani in ... meçapead va ci xele ki talaʙ...qonuni sovetiro içro kardan dar...st, onro hamin xel içro meku... Lekin in ahvolro dida naşuda is...st. Sovetçaniji navakak tamom ...riji peşqadamhoji hajvonotpar...jon dod, ki na dar hamaço ...thoji mahaliji partijagi ʙa iç...rdani ustav ʙo çuvoʙgariji mu...l nigoh mekunand. Az in xusus ...xani oxirini xud rafiq Ja. A. ...vlev jako jak gap zad.

... hama maəlumast, ki ustavi ar...xoçagiji qişloq az rüji taklifi ra...alin ʙa nazar giriftagi hast, ki ...oʙari hajvonotparvariji asosi, ...i kunonda şudagi kolxozci ʙo...a ixtijori fojdaʙariji şaxsiji xud ...zoti qüşumca doşta ʙoşad. Dar ...ti du soli oxirin hukumati so... şarojathoji saʙuk ʙa kolxoz...ʙegov 3 millionu 600 hazor ..., gunoçin va gov dod.

...zafari kalonast, amo ʙovuçudi ... guftan darkorast, ki jak qa...spuʙlikaho, muzofotho va on... talaʙhoji ustavi arteli xoçagiji ..., nişondodhoji „rafiq Stalinro ...va dili sof qati içro nakarda ...

...alan, Ukrainaro megirem. Dar ...dar ijuni soli 1935-um hanuz ...a 1 millionu 300 hazor kolxoz...ʙegov ʙudand. In tsifra ʙaəd ...kamşud, amo ʙovuçudi hamin ...çamoriji kolxozcihoji ʙegov dar ...za, az rüji coq, az jak milion ...rest.

...ecanin dar Uzʙekiston ʙa ta...i ustav nodurust muəmila kar...odin. Dar ijuni soli 1935-um ...zʙekiston az 300 hazor zijod ...olxozciho hajvonoti şoxdor na...d.

... muzofoti Azovu-darjoji Sijoh ...ani soli 1935-um 180 hazor ...ciho ʙegov ʙudand.

...ol meʙurojad, ki taşkilothoji ...giji Ukraina, Uzʙekiston, mu... Azovu-darjoji Sijoh qonunhoji ...ʙati sovetiro ʙa ci asos vajron ... istodin? Ba hal kardani jako...ilahoji muhimtarini partija on... ʙa kaj hamin xel noçuvoʙga... muəmila mekunand?

...or taşkilothoji partijagiju so...roji ʙa kolxozciho güspanddor...ajon jordam dodan hamcunin ... kor nakarda istodin.

...alan, oʙlasti Odesi Ukraina dar ...heji kolxozi 230 hazor sar güs...dorad, amo kolxozciho faqat ...r sar güspand dorand.

...oʙlasti Dnepropetrovsk in ah...z ʙadtar hast. Fermaho ʙa 300 ... sijohar güspand dorand, ...kozciho faqat 13 hazor sar ...d. Hamcunin nişon me... kardani masəalahoji içroji ustavro ʙutun partofta mondagi hast, ʙa kor ʙurda şudani in qonuni muhimtarin gap nazada istodast.

Dar muzofoti Azovu-darjoji Sijoh sektori umumi kunonda şudagi jak million sar güspand dorad, amo kolxozciho faqat 79 hazor sar güspand dorand.

Boz Siʙiri Şarqiro misol mesijorem. Dar inço fermaho 730 hazor sar güspand dorand, amo kolxozciho faqat 180 hazor sar güspand dorand. In ʙa ustav muvofiq nest, cunki ustav dar Siʙiri Şarqi ʙa fojdaʙariji şaxsiji kolxozciho dar rajonhoji dehqoniji hajvonotparvarеşon taraqi kardagi az 20 to 25 sar güspandu ʙuz doştan va dar rajonhoji kücmaju nimkücmaji hajvonotparvari az 30 to 40 sar güspandu ʙuz doştanro ruxsat dodagi hast.

Ba ʙisjor rafiqho darkorast, ki jar kori əamaliji xud cunin nişondodhoji rafiq Stalin dar komisijaji sjezdi dujumi kolxozcihoji udarnik kardageşro faromüş nakunand.

Mamlakati mo kalonast. Şarojatho ʙutun har xela hastand. Agar haminro ustavi artel, ki on hamaji rajonhoji mamlakati ʙuzurgi moro dar ʙaraş megirad, ʙa nazar nagirad, ustav ʙaroji in rajonho ʙa heç ciz namearzidagi meşavad.

Ba fojdaʙariji şaxsiji kolxozcihoji xoçagihoji qalakori ʙaniq normaji maxsusi hajvonot doştan ʙaroji xoçagihoji nimhajvonotparvari normaji maxsus mondan darkorast, ʙaroji xoçagihoji hajvonotparvariji nimkücma normaji ʙaland mondan darkorast va ʙaroji xoçagihoji hajvonotparvariji ʙutun kücma normaji ʙoz kalon mondan talaʙ karda meşavad. Inro ʙa şakli ilova ne, ʙalke ʙa şakli punkti alohida guftan darkorast, va-un vaqt ustav xarakteri umumi itifoqi megirad va har jak rajon xudro donista megirad va mefahmad, ki intereshoji on ʙa nazar girifta şudagi hastand..."

Rafiq Stalin cand karat nişon dodagi hast, ki „kalidi mustahkam kardani kolxozho dar intereshoji şaxsiji kolxozcihoro ʙo intereshoji çamoijatiji kolxozho voʙasta kardan hast". Rafiq Stalin ʙo misolhoji zinda kolxozciho va rahʙarhoji taşkilothoji partijagiju sovetiro taəlim dodagi hast, ki kolxozhoro ci xel soxtanu mustahkam kardan darkorast.

Savol meʙurojad, ki ʙa masəalahoji muhimtarini rahʙariji kolxozi in xel ʙefikrona va nopartijona raviş kardanro ʙa rahʙarhoji taşkilothoji partijagiju sovetiji respuʙlikahoji dar ʙolo gufta şudagi ki ruxsat dodagi hast?

Ustavi staliniji kolxozi—qonuni vajronnaşavanda hast. Har jak kommunist, har jak korkuni soveti, har jak kolxozciji faəol ʙojad haminro ʙa jod nigoh dorad. Haminro ʙa jod nigoh doşta, onro ʙo hamaji qatəijatu qajrati inqiloʙi içro kunad.

Sarmaqolaji «Pravda».

Dar surat: Rafiqho I. V. Stalin va K. Je. Voroşilov dar soveşcaniji kolxozciho va kolxozcizanhoji peşqadami Uzʙekiston, Qazoqiston va Qaraqalpoqiston ʙo qismgiriji rahʙarhoji partija va hukumat guzaştagi. (Foto F. Kislova)

Tuqrigi içroji plani sanoəati mahali

Qarori Sovnarkomi Uz SSR va TsK KP(ʙ)Uz

Muvafaqijathoji xelo kaloni komisariati xalqiji sanoəati mahaliji Uzʙekistonro nişon doda, ki on dar soli 1935-um plani nişondihihoji miqdoriju sifatiro dafəaji aval içro kardagi hast, Sovnarkomi UzSSR va TsK KP(ʙ)Uz qaror mekunand:

Ba komisari xalqiji sanoəati mahali rafiq S. U. Nosirʙojov ʙaroji munfiəatʙariji şaxsiji ū avtomoʙili savora mukofot doda şavad.

Ba nojiʙi Narkomi sanoəati mahali I. Z. Rahmon ʙaroji munfiəatʙariji şaxsiji ū avtomoʙili savora mukofot doda şavad.

Rajisi Sovnarkomi UzSSR: Fajzullo Xoçajov.

Sekretari TsK KP(ʙ)Uz A. Ikromov.

17-umi fevrali soli 1936-um.

* * *

Tuqrigi korxonaho, taşkilothoji finansi va savdoju sotiqi Toşkand planhoji xudro puro-puru ʙarzijod içro kardanaşon

Qarori Sovnarkomi Uz SSR va TsK KP(ʙ)Uz

Muvafaqijathoji kaloni taşkilothoji partijagiji Toşkand: puro-puru ʙarzijod içro şudani plani sanoəatxonahoji Toşkand, puro-puru ʙarzijod içro şudani plani molcaloni, plani pulmoʙilizatsijakuni, içro şudani plani ʙunjodijati maktaʙi va dar ʙonati ʙunjodijati komunaliju oʙodiji şahri Toşkand dar soli 1935-um peşravihoji xelo kalonro nişon doda, Sovnarkomi UzSSR va TsK KP(ʙ)Uz cunin qaror mekunand:

1. Baroji ʙa udarnikho—staxanovcihoji naqz, korkunhoji naqzi taşkilotho, sanoəatxonaho, savdoju sotiq, organhoji finansiji Toşkand va digaraş mukofot dodan ʙa ruxsati Gorkomi partija va Gorsoveti Toşkand 25 hazor süm pul doda şavad.

2. Ba sekretari jakumi Gorkomi partijaji Toşkand rafiq S. Boltaʙojov ʙaroji fojdaʙariji şaxsiji ū avtomoʙili savoraji xoriçi mukofot doda şavad. Ba sekretari dujumi gorkomi partijaji Toşkand rafiq Kats pul mukofot doda şavad.

Rajisi Sovnarkomi UzSSR: Fajzullo Xoçajov.

Sekretari TsK KP(ʙ)Uz: A. Ikromov.

17-umi fevrali soli 1936-um.

* * *

Namunaji kori ʙehtrini Arslonov

Leninoʙod. Staxanovciji ʙehtarini maədançoji Konsoj rafiq **Arslonov** dar pançrüzaji avali hamin mah ʙaçoji 7 kuʙometr 16 kuʙometr maədan kofta namunaji kori ʙehtarinro ʙadast darovard. Sifati maədani kofta ʙurovardagiji ū naqz hast.

Direksijaji kon in kori namunaviji rafiq **Arslonovro** ʙa nazar girifta, ʙa ū kostjum va soəat mukofot dod.

Muhamadçonov

XAVARHOJI XORIÇA

Zafari korpartovciho

PARIZ, (UzTAG). Korpartovjiji dokerhoju şoferhoji avtomoʙilhoji ʙorkaşi dar port kor karda istodagiji Marsel, ki on 7 hazor odamro dar ʙaraş girifta ʙud, 22-umi fevral ʙo zafar joftani korpartovciho tamom şudast.

Xüçajinho huquqhoji profsojuzi doştani raʙocihoro iqror şuda va vaçiʙ giriftin, ki hamaji korpartovi kardagihoro ʙoz ʙa kor qaʙul mekunand.

*

Ozod karda şudani gunahkorhoji sijosi

PARIZ, (UzTAG). Ci xele, ki az Ispanija maəlumot medihand, odamhoji çihati sijosi gunahkor şuda avoq xoʙ raftagi holekaj ozod şadin. Az tjurmaji Saragos 230 nafar qismgirandahoji zaftu zanamhoji „inqiloʙiji mahi oktjaʙriji soli 1934-um ozod karda şudin. Bisjortarini onhoro ʙaroji qatl kardan hukm karda ʙudand, amo hukmnomaro ʙa içro rasonda naşuda ʙud. Penja—rahʙari harakati inqiloʙi dar Asturija (soʙiq deputati parlament az Onijedo) az avoq ozod karda şudast.

Deputathoji kommunistiji ʙa parlament sajlov karda şudagi, clen politʙjuroji TsK, şaxtjorzani Asturija Dolores Iʙarruri va qahramoni şürişi dar Asturija şudagi raʙocij—metalist Mansoji navakak az avoq ozod karda şudagi ʙa Madrid omadin. Dar vokzal ʙa onho dahho hazor raʙociho peşvoz ʙuromada, ʙaəd ʙo ʙajroqhoji surx dar ʙulvarhoji şahr demonstrija taşkil doda, rū ʙa ʙinoji redaktsijaji organi markaziji kompartija „Mundo Oʙrero" karda raftin. Nazdi ʙinoji redaktsija sekretari soliji kompartijaji Ispanija Dias, Iʙarruri, Manso va Ernandes ʙa suxan ʙuromada, zafari fronti xalqi dar sajlovho ʙa dast darovardageşro nişon doda guzaşta mihnatkaşhoro çeq zadin, ki ʙaroji hukumat hamaji punkthoji programaji fronti xalqiro içro kardanaş huşjorona diqat monand.

*

PARIZ, (UzTAG) Ci xele ki az Ispanija maəlumot medihand, dar hamin rüzho 30 hazor odamhoji çihati sijosi gunahkor şuda avoq xoʙ raftagiro ozod mekardin. Holekaj najni az avoq ozod karda şudagiho—soʙiq sardori hukumati kataloni kompanis mavçud hast. Hamaji raʙocihoji ʙaədi voqiəhoji inqiloʙi dar oktjaʙri soli 1934-um az kor çuvoʙ doda şudagiji rahi ohan 24-umi fevral ʙa vazifahoji avalangeşon ʙa kor girifta şudin. Az Frantsija gurezahoji sijosi ʙa Ispanija gaşta omada istodin. Emigranthoji Ispanija-monarxistho ʙa Frantsija gurexta rafta istodin. Dar sarhad dar vaqti avtomoʙili ro monarxisthoji emigrant ʙa Frantsija rafta istodagiro dida ʙuromadan cand sad hazor süm pul jofta şudast. Pulhoro konfiskatsija kardin.

*

Natiçahoji ʙa parlament sajlovkuni

TOKIO, (UzTAG). Dar natiçaji ʙa parlament sajlovkunihoji 20-umi fevral şuda guzaştagi, kaʙineti okadaro dastgiri mekardagi partijaji Minseito nazar ʙa 146 mandati dar sajlovhoji guzaşta va 127 mandati dar vaqti purakanda şudani palataji pojon doştageş 205 mandat giriftast, partijaji opozitsijagiji Sej-jukaj nazar ʙa 301 va 242 mandati aval doştageş 174 mandat giriftast; partijaji Slovakaj—20 mandat giriftast-dar vaqti sajlovho istoqomat namekard, amo dar vaqti parokanda şudani palataji pojon 25 mandat doşt; Kokumin Domej—nazar ʙa 5 va 20 mandati doştageş 15 mandat giriftast; Sjakaj Taj Sjugo—nazar ʙa 5 va 3 mandati doştageş 18 mandat giriftast. Digar partijahoji proletari va sojuzhoji dehqoni—5 mandat giriftin (onho to ʙa hole ʙa parlament mandat nadoştand). Grupahoji reaktsionija-faşisti—5 mandat giriftin (peş mandat nadoştand), Grupahoji ʙa ixtijori xud ʙudagi nazar ʙa 6 va 10 mandati aval doştageşon 25 mandat giriftin.

Muvofiqi maəlumoti gazetaho dodagi, ʙa muddati sajlovhoji hozira ʙaroji qonuni sajlovkuniro vajron kardan, dar navʙati aval ʙaroji sajlovkunandahoro pul qati ʙa tarafi xud kaşidan dar tamomi Japonija qariʙi hazor odamro avoq kardin. Dar çumlaji avoq karda şudagiho qariʙi 40 nafar kandidatho, dar on çumla 20 kandidathoji holekaj ʙa parlament sajlov karda şudagi mavçud hastand. Mukamal guftan mumkinast, ki qismi hamin 20 nafar deputatho az mandatho mahrum meşavand.

*

Əaloqahoji sovetiju japoni

21-umi fevrali hamin sol elciji Japonija çanoʙi Ota ʙa nazdi nojiʙi komisari xalqiji korhoji xoriçi rafiq **B. S. Stomonjakov** omada, cunin maəlumot dodast, ki hukumati Japonija hukumati soveti tüqrigi ʙaroji voqiəaji çançoli sarhadiji 30-umi janvar şudagiro tirgov kardan ʙa komisijaji az se mamlakat (SSSR, Japonija va Mancou-go) taşkil doda meşudagi vakilhoji xolis darovarda şavand gufta taklif kardageşro qaʙul karda nametavonad va az hukumati soveti iltimos mekunad, ki dar ʙoʙati hamin taklifi kardageş maçʙur nakunad.

Rafiq Stomonjakov cunin guftast, ki hukumati soveti zajli aval ʙaroji haqiqatro rūjkor kardan ʙa komisija qism giriftani vakilhoji xolisi ʙa in kor interes doştagiro ʙehtar hisoʙ mekunad. Amo agar Japonija qaʙul kardani taklifi markurro mumkin hisoʙ nakunad, hukumati soveti, dar in ʙoʙat az tahti dil afsüs xürda va ʙa interesi amoni, ʙa xohişi hukumati Japonija peşvoz raftan tajor hast va ʙaroji çançolro komisija ʙo ustavi faqat jak vakilhoji SSSR, Japonija va Mancougo tirgov kardanaş rizo hast. Şumoriji komisija ʙojad az se taraf ham ʙaroʙar ʙoşad, jaəne vakilhoji SSSR—az jak taraf va vakilhoji Japonija va Mancougo—az digar taraf ʙaroʙar qism girand.

Ba munosiʙati ʙolo gufta şudagi, rafiq Stomonjakov ʙa çanoʙi Ota ʙoz guftast, ki zafta zanamhoji dar sarhadhoji respuʙlikaji xalqiji Mongolija va Mancougo dam ʙa dam şuda istodagi ʙaroji dar Şarqi Dur amoni ʙudanaş ʙoz jak maədani xatar merasondagi şuda va hukumati SSSR-ro zür ʙetoqat kunonda istodin. Ba taklifi dar vaqtaş hukumati respuʙlikaji xalqiji Mongolija dar guftu şunidhoji dar stantsijaji Mancourija şuda guzaştagi kardageş istoda, rafiq Stomonjakov cunin guftast, ki hukumati soveti, ki ʙo respuʙlikaji xalqiji Mongolija az soli 1921-um ʙoz digar ʙa karda əaloqaji düstona dorad, ʙaroji peşaki taəkid karda va hama çançolhoji sarhadiji ʙajni respuʙlikaji xalqiji Mongolija va Mancougo ʙudagiro ʙartaraf kardan az har mamlakat taşkil dodani komisijaji aralaji sarhadiro ʙehtar hisoʙ mekunad.

Çanoʙi Ota hamin suxanro ʙa hukumataş merasonam gufta vaəda dodast.

(UzTAG).



Az Japonija ʙa Mancougo ʙaroji mustahkam kardani armijaji „Kvantun" eşalonhoji havi askarho firistonda şudagi hastand. Dar surat: Askarhoji Japon dar vokzali şahri Osaka

Ba peşvozi kiştu kori ʙahori

Mihnatro durust taşkil dodan zarur hast

SAMARQAND. Imsol ʙodu-havoji ʙeştarini rajonhoji mo naqz menoşad. In ʙodu havoji naqz ʙaroji ʙa kiştu-kor tajorigari darkori didan şarojati naqz menoşad.

Dar haqiqat hama kolxozciju kolxozcizanhoji peşqadami mo ʙa kiştu-kori ʙahori tajorigariji xelo naqz didagi hastand. Ana az hamin saʙaʙ imsol, nazar ʙa solhoji guzaşta, tafriqanok menoşad.

Dar dasthoji kolxoziji selsoveti Tajloqi rajoni Samarqand kolxozciho holekaj ʙa içroji kori dehqoniji xud ʙuromadagi hastand. Onho ʙa sari zamin poru, xoku aqdarma va udoʙreniji mineʀali ʙurovarda istodin. Jak qismi onho çūju ariqhoro toza karda istodin.

Kolxozcihoji kolxozi nomi Bauman ham ʙa kiştu-kori ʙahori tajori dida istodin. Kolxoz 30 gektar zamini paxteşro şudgor karda mondagi hast. 4—5 aroʙaji kolxoz harrūz ʙa sari zamin udoʙreniji mahali ʙurovarda istodin. Kolxozi nomi Bauman soli guzaşta az har jak gektar 20 tsentner hosiloti paxta dodagi hast. Imsol kolxozciho ʙaroji 30 tsentneri dodan güştin ʙurda istodin.

Coraviniji xelo ahmijatnoki in kolxoz guzaronda istodagi, in kartahoji (paəlhoji) zamini paxteşro kalon kardanaş menoşad.

Du—se sol peş ucastokhoji majdoni paxtaji in kolxoz xelo xurd ʙudand. Ba sari majdonho xonaju havlihoji kühna, güxpon, tavoraju poxsahoji pisjore majdonhoro ʙandu xurd mekardand. Baədi oimorathoji nav soxta, kolxozcihoro çoj dodan on devoru poxsa va oimorathoji kühnaro vajron karda şud. Dar natiça az jak taraf ucastokhoro kalon karda şuda, az tarafi digar ʙa miqdori 3 gektar kolxoz zamini koramaşro zijod kardagi hast. Hozir dar in ucastokhoji kalon karda şudagi traktorho ʙo qini kor karda istodin.

Tajoriji digari kolxoz—in maşinaju asʙoʙhoji dehqoni va hajvonoti koriro ʙa ʙahor tajor kardan menoşad. 17 aasp va 13 nargovi koriro kolxoz ʙaroji ʙa kiştu-kori ʙahori tajor kardan ʙa parvo mondagi hast. Holekaj in aaspu nargovho xelo farʙeh va ʙaquvat şudagi hastand.

Kolxoz traktor, plug va sejalkahojaşro remont karda tajor kardagi hast. Kolxoz az laçomu pastromka va digar ançomu asʙoʙhoji darkori xudro ihtijoç karda mondagi hast.

Bodu-havoji naqz, güəlahoji garmi ofton majsahoro saʙz kardagi hast. Guli ʙojcecak ham ʙuromadagi hast. On gulro kolxozciho dida, korhoro ʙoz ʙaavç karda istodin, cunki on omadani ʙahorro maəlum mekunad. On mehmoni avalini ʙahori menoşad.

Baədi tajorihoji ʙa kiştu kori ʙahori dida şudagi 18-umi fevral maçlisi pravleniji kolxoz ʙo qism giriftani ʙrigadirho va aktivho şuda guzaşt.

Dar in maçlis plani kiştu-kori ʙahoriji soli 1936-um sançida qaʙul karda şud.

Az rūji in plan, kolxozi «Bauman» imsol 30 gektar paxta, 5 gektar alaf, va 23 gektar oʙcakori karda ʙa 5 gektar zamin nihol tok meşinonad.

Dar in maçlis plani korkardaʙurori najni 5 ʙrigadaji kolxoz taqsim karda şud.

Brigadaji 1-um—9 gektar, 2-um—8 gektar, 3-um—5 gektar, 4-um—3 gektar va 5-um—5 gektar paxta mekorand.

Ojajri in, najni ʙrigadaho korami alaf, tok va oʙcakori taqsim karda şud. Hajvonoti kori maşinaju asʙoʙho va kolxozcihoro ʙa ʙrigadaho az sari nav taqsim karda doda şud.

Kolxozcihoji udarnik **S. Ogildijov, Ismatulojov, B. Aʙromcajov, B. Sofijov** va digarho ʙa vazifaji zvenovod taəin karda şudand.

Brigadaji 1-um (ʙrigadiraş **Hajit Bodilov**) ʙo ʙrigadaji 3-um (ʙrigadiraş D. **Sazanajov**), ʙrigadaji 2-um (ʙrigadiraş U. Şimounov) ʙo ʙrigadaji 5-um ʙa corjakgiriji sotsialisti daromadand.

Baroji az har jak gektar 30 tsentneri paxta suporidan kolxozi „Bauman" kolxozi nomi Baʙuşkoro ʙa corjakgiriji sotsialisti çeq zad.

Garcande kolxozi nomi Bauman ʙa kiştu-kori ʙahori hamin qadar tajoriho dida ʙa jak qator muvafaqijatho sohiʙ şuda ʙoşad ham, lekin dar xususi durust taşkil dodani mihnat jak cand kamʙudiho dorad. Intizomi mihnat to ʙa hole naqz ʙa rah monda naşudast. Dar in kolxoz **Boruxov** va **Muloqandov** ʙorin lodirho joft meşavand. Masəalaji kolxozcihoro ʙa davri içroji vazifahoji xud moʙilizatsija kardan—masəalaji asosiji diqat talaʙ mekardagi menoşad. Ba in masəala diqati zūr mondani pravleni, ʙrigadirho va zvenovodho darkor hast.

M. Jishoqoojov.

DAR KOLXOZHOJI MO

Əaspʙoni udarnik

SAMARQAND. Baroji aspho durust parvoz karda, onhoro ʙa kiştu kori ʙahori tajor kardan aspʙon roli kalone ʙozi mekunad. Aspʙon ʙaroji ʙaquvatu farʙeh şudani aspho va ʙaroji aspxonaro toza nigoh doştan çavoʙgari asosi meʙoşad.

In masalaro Jishoqüv — aspʙoni arteliji 1-umi kolxozi nomi Bauman xelo naqz mefahmad. Va ü in vazifaro xelo naqz içro karda istodast. Vaqte ki Jishoqüv ʙaroji asphoro didan mehmonro ʙa aspxonaş taklif kard, dar on vaqt ü asphoro az aspxona ʙurovarda ʙa taki ajvon ʙastar mondaʙud.

Dar aspxona tozagi va havoji naqz ʙuda meşud. Paçohi qati aspʙon hama korasro karda, asphoro xaşovu çüroş karda, ʙa avqot monda ʙud. Hamma asphoji Jishoqüv kala ʙa oxur avqot mexürdand. Vaqte ki ü asphoro ʙa mo nişon dod, onho darov sarhoşonro az oxur ʙardoşta ʙa sohiʙaşon nigoh karda ʙa harakat medaromadand.

9 asp va 3 sar narçovi ʙa dasti Jishoqüv ʙudagi xelo farʙeju ʙaquvat hastand. Az [illegible] avqoti aspho, az [illegible] Jishoqüv dojim [illegible].

[illegible] soli guzaşta kardageş Jishoqüv 300 süm daromad megirad. [illegible] pulro ü ʙohikaj giriftagi [illegible] süm megirad. Jishoqüvi ʙoz ʙa govu güsola, güspandu ʙuz dorad. Ü xonaji çoji naqz, katu karovot, elektrisa radio ham dorad. Soli guzaşta ü du qolini naqz xarid. Zindagoniji ü ʙa jagon ciz kamʙudi nadorad. Jishoqüv zindagoniji peştaraşro hato ʙa jodaş ham nameʙijorad, cunki on zindagoniji kamʙaqalli va ʙemadani ʙud.

M. J.

*

Kori əomaviju madaniro ʙa xizmati kiştu kori ʙahori monda şavad

Zindagoniji tiqimdoriji kolxozi, zindagoniji madaniro ham talaʙ mekunad. Ci xele ki partija ʙa nazdi mo vazifa memonad, kolxozci ʙojad tiqimdoru madani şavad.

Dar in xusus kolxozhoji nomi Bauman va nomi Baʙeşko jak cand coraʙinihoro guzarondagi hastand. In kolxozho klub, cojxonaji surx, jasliju ʙogca va digaraşro taşkil dodagi hastand.

Amo dar in xusus kamʙudiji asosiji dar in kolxozho ʙudagi, əiʙorat az in ast: dar klubu cojxonaho jagon kori madani guzaronda nameşavad. In du kolxoz korkuni madani (kulturnik) nadorand. Pulu sredstvohoji ʙaroji korhoji əomaviju madani ʙudagiro munfiəat ʙurda naşudast. Soli guzaşta qariʙi 25 hazor süm dar kolxozi nomi Bauman va qariʙi 27 hazor süm dar kolxozi nomi Baʙeşko ʙaroji fondhoji ʙa kori madani ʙurovarda padagiro hamtüx munfiəat naʙurda mondagi hastand.

Baroji kolxozhoji nomi Bauman va nomi Baʙeşko, ki onho ʙaroji korhoji əomaviju madaniro ʙa avç darovardan imkonijathoji naqz dorand, in kamʙudi heç munosiʙ nest. Ba in kor tezi qati gardişro ʙa dast darovarda, korhoji əomaviju madaniro ʙa xizmati kiştu kori ʙahori mondani pravleniji kolxoz zarurast.

M.

*

Kolxozci ʙojad savodnok va madani ʙoşad

Konimex. Masalaji az ʙajni kolxozciho ʙesavodiro ʙarham zadan, vazifaji muhimu asosiji ʙa nazdi mo monda şudagi meʙoşad. Mo ʙojad ʙa muqoʙili merosi davri kühna—ʙesavodi—va ʙemadanijati güştini züri pajravona ʙarem.

Pravleniji kolxozi „Mevaji Oktjaʙr" signalizmihoji „Bajroqi Mihnat" va ahmijati in masalaro ʙa nazar girifta, az 3 sinf əiʙorat maktaʙi şomi taşkil dodagi hast. Az in 3 sinf dutoş ʙaroji nest kardani ʙesavodi va jaktoş ʙaroji nest kardani calasavodi meʙoşad.

In sinfho az kitoʙhoji darsi, daftaru qalam va digar ançomhoji darkori ihtijoç karda şudagi hastand. Dar in 3 grupa ʙojad 70 nafar kolxozciju kolxozcizanho davomat kunand. Lekin az saʙaʙi ʙajni kolxozciho kori əomaviju madani guzaronda naşudan dar in 3 grupa çudo kam davomat karda istodin. Hato ʙrigadirho va aktivhoji kolxoz ʙa in masalaji muhim nazari [illegible] karda, diqqati [illegible] namonda, kolxozcihoro ʙa in maktaʙ çalʙ nakarda istodin.

[illegible] ʙrigadirho: Boruxüv, Jaqu[illegible], [illegible] va Çetenüv dar in maktaʙ davomat nakarda istodin. Davomati kolxozcizanho xele sust şudagi hast.

Az saʙaʙi rüʙnojiji elektris qati taəmin karda naşudan az 12-umi fevral har şaʙ in sinfho kor nakarda istodin.

Dar in ʙoʙat pravleniji kolxoz diqqati ʙast nakarda, ahmijat dodanaş darkor hast.

M. Aʙojüv. J. Rüʙenüv.

Iljojov kori taəlimdi hiro futur ravonda istodast

SAMARQAND. Masalaji ʙacahoji maktaʙ va xususan talaʙahoji sinfhoji avaliro tarʙijaji komunisti kardan va ʙa onho dars dodan masalaji xelo muhimi diqqat talaʙ mekardagi meʙoşad.

Har jak sinfi maktaʙi iʙtidoji ʙa xudaş jaraşa programa dorad, ʙa asosi on darsro ʙurdan zarurast. Amo hamaji in masala va in çavoʙgariro muəallimi maktaʙi iʙtidojiji kolxozi nomi Bauman ʙa nazar nagirifta istodast. Maktaʙi in kolxoz xelo kamʙudiho dorad.

Maktaʙ az kitoʙhoji xoniş ihtijoç şudagi nest. Raspisaniji darsho, programaji darsdihi va plani kori dar inço joft nameşavad.

Dar sinfi 1-umi in maktaʙ talaʙahoji silmaşon ʙa sinfi dujum ʙaroʙar ʙudagi talaʙahoji sinfi sejumro jak çoja jak xel programa qati taəlim doda istodin.

Zaʙʙuva az sinfi dujum va **Levijüva** az sinfi sejum ʙa qatori talaʙahoji sinfi jakum ʙa jak parta meşinand. Va onho dojim az in xusus ərz mekunand, amo muəallimaşon ʙa in gap diqqat namemonad.

19-umi fevral soati 10 paçohi ʙacaho ʙa muəallimaşon nigoh karda şiştin, amo muəallim **Iljojüv** dar in vaqt xoʙ rafta ʙud. Talaʙaho ʙa girdi peckaji tunukagi şişta, 2—3 soat ʙa muəallimaşon ʙardoş karda, oxir ʙuromada raftand.

Ana, ahvoli maktaʙi in kolxoz hamin xel hast. Ba maktaʙ taşkiloti komsomoliji kolxoz jordami darkori nadoda istodast. Hamcunin muəorifi rajoni va selsovet ʙa in kamʙudiho jagon cora nameʙinand. Dar natiça talaʙaho az darsho soqiʙ monda istodin.

Ba in ʙetartiʙi mo diqqati muəorifi rajoni va partorgi kolxozi nomi Baumanro talaʙ mekunem. Maktaʙi kolxoziro digar ʙa in ahvol mondan mumkin nest.

M.

*

Zootexniki çuvoni sovetiji mo

Nerijo Qalandarüv az soli 1924-um cleni komsomol meʙoşad. Padari ü Əimonuel Qalandarüv to vaqti inqiloʙi Oktjaʙr dar şahri Qzili dehqoni mekard. Baəd az inqiloʙ ham dehqoni karda omad. 5 soli oxirin ü dar kolxozi nomi Kirüv daromada, ʙaroʙari digar kolxozcihoji udarnik vazifeşro içro karda omada istodast.

Rahi taraqijoti farzandi mihnatkaş— **Nerijo Qalandarüv** candon qin naʙud.

Dar soli 1924-um ü ʙa Inprosi jahudigi doxil şuda dar soli 1929-um onro tamom kardagi hast. Baədi Inprosro tamom kardan ü az soli 1930 to soli 1932-um dar şahri Kataqürqon ʙa vazifaji muəallimi maktaʙi jahudigi kor kardagi hast.

Dar soli 1932-um **Nerijo Qalandarüv**, ʙaroji kasʙi mexostageşro ʙa dast giriftan ʙa Instituti umumiittifoqiji zootexnikaji kori müjginaju aşjogiji şahri Maskov doxil şud. **Qalandarüv** dar in Instituti soli 4 soli mukamal xonda dar mahi janvari soli 1936-um mutaxasisi kori ʙaraji qaroqüli va kori müjgina şuda ʙuromad.

Qalandarüv ʙa doxili 4 soli dar institut xondageş, dojim ʙa korhoji komiteti komsomoli (cun cleni ʙjuroji komitet) va profkom faəolona qism giriftagi hast.

Institut Qalandarüvro cun mutaxasisi kori güspandi qaroqüli ʙa ixtijori tresti umumiittifoqiji Qaroqül ʙa şahri Toşkand firistond.

Tresti qaroqül Qalandarüvro ʙaroji ʙa vazifaji zootexniki ʙarahoji zotiji qaroqüli munfiəat ʙurdan ʙa ixtijori sovxozi Qarnop firistond.

Qalandarüv cunin vaəda medihad, ki teorijaji az institut giriftageşro taçriʙaji əamali qati mustahkam karda, ʙaroji kori güspandi zotiji qaroqüliro taraqi dodan güştin meʙarad.

A. B.

◆

AZ HAR XUSUS

Baroji kometeti markaziji sojuzi raʙocihoji sovxozhoji paxtakori va MTS-ho az Maskov 10 aparati kinoji avozdor firistonda şud.

Stantsijaji tuxʙuroriji instituti taftişi ilmiji paxtakori va dom otdixi sojuzi raʙocihoji sovxozhoji paxtakori va MTS-ho jaktagi az in aparati kinoji avozdor megirand. Aparathoji ʙoqimondagi ʙa sovxozhoji paxtakori, cunonci ʙa sovxozi „Dalverzini № 1", nomi Pançsolaji Uzʙekiston, „Dalverzini dujum" va digarho doda meşavand.

Ba ʙaroʙari hamin az Maskov ʙaroji sovxozhoji paxtakori va MTS-hoji Uzʙekiston ʙa sumaji 50 hazor süm har xel asʙoʙhoji madani, cunonci muzikaji duxovoj, digar xel asʙoʙhoji muzika va digaraş xarida şudand.

⁂

Ba hisoʙi pulhoji sotstrax dodagi komiteti markaziji sojuzi raʙocihoji sovxozhoji paxtakori va MTS-ho dar soli 1936-um dar sovxozhoji paxtakoriji Uzʙekiston jak arki madanijat, du parki madanijatu otdix va du majdonhoji fizkulturi soxtanro peşʙini kard.

Hamegi ʙaroji in ʙunjodijatho taxmin 250 hazor süm pul xarç karda meşavad.

⁂

Dar soli 1936-um az rüji plani TsK sojuzi raʙocihoji sovxozhoji paxtakori va MTS-ho ʙaroji sovxozhoji paxtakori va MTS-hoji Uzʙekiston 735 nafar kadrhoji navi profsojuzi tajor kardan peşʙini karda şudagi hast. Dar in çumla 43 rajisho va sekretarhoji çuvoʙgari komitethoji raʙocigi, 25 korkunhoji madani, 18 instruktorhoji fizkultura, 380 proforgho kontroljürhoji raʙocigi va digaraş tajor karda meşavand.

Hamegi ʙaroji tajoru az nav tajor kardani kadrho 131,8 hazor süm pul çudo karda şudagi hast.

Baroji kadr tajor kardan az mahi maj dar Toşkand har xel kursho taşkil doda meşavad. Dar in kursho 153 odamro çalʙ karda meşavad.

Razevskij

I. M. PINHOSOV

Mahalaji „Şarq"

Dar əsrhoji mijona, ki dar on vaqt feodalizm hukm meronad, millati jahudi „xalqi nopok" hisoʙ karda şuda, dar şahrhoji ʙa jahudiho istiqomat kardan mumkin ʙudagi, dar pastkücaho mahalahoji maxsus taşkil doda şuda ʙudand.

Mahalaji „Şarqi" Samarqand peş az inqiloʙi Oktjaʙr «Mahane jisroel» nom doşt. In mahala az mahalahoji ʙoqimondaji davri feodali va savdogariji kapitalisti ʙud.

Faqat jak cand sol peş az inqiloʙi Oktjaʙr, qismi ʙojhoju savdogarhoji kaloni jahudi ʙo ruxsati kaloni şahr az mahala ʙa şahri nav kücida ʙudand. Alʙata, in kor ʙaroji munfiəati guʙernator, politsija, hokimho va firmadorho ʙud, ki inho ʙo savdogarhoji kaloni jahudi əaloqaji saxt karda tavonand.

Amo mahalaji jahudinişin ʙa jak şahrcaji ʙojkot karda şudagi monand ʙud. Az ahvoli on kase xaʙar namegirift va ʙaroji peşravu oʙod şudani on jagon kor guzaronda nameşud.

Jahudihoji mihnatkaş dar in mahalaji cert zindagoni karda, az zindagoniji dunjo, Rosija va hato az Turkiston duru çudo karda şudagi ʙudand.

Faqat ʙa ʙoju savdogarhoji kaloni jahudi dar vaqthoji muəajan karda şudagi ʙaroji ʙa şahrhoji Toşkand va Maskov omadu raft kardan huquq doda meşud.

Mahalaji jahudihoji Samarqand to soli 1917-um markazi dinu xurofoti kühna, raʙinu muloho, maktaʙhoji kühna,—«ʙet hamidroş», „ʙet ʙajaşivo" ʙud, ki dar in çojho ʙaroji jahudihoji Turkiston şüʙet, mulo va malamed tajor karda meşud.

Beştarin kasʙu kori jahudihoji mahala kosiʙi, majda hunarmand, rangvorci, izvoşciki, müzadüzi va savdogari ʙud.

Onho ʙa zulmu çaʙri ʙojho, raʙinu muloho giriftor ʙudand.

Hukumati podşohi ʙa asosi sijosati vahşijonaji xud ʙajni milatho reşku əadovat pajdo mekard.

Xususan milati jahudiro ʙa digar milatho ganda karda nişon medod.

Dar natiçaji in, ʙajni milatho jahudinadnini zür şudan megirift. Dar in xusus ʙojhoji jahudi ʙaroji fojdaji kisaji xud şuda ʙa hukumati iqvogar jordam medodand.

Mahalahoji jahudinişin dar jak certi şahr ʙudageşon ʙas nest, ki ʙoz əimorati xonaju havlihoji onho naqz naʙud. Dar mahalaji „Şarq" faqat 2—3 havlihoji kaloni naqz ʙud, ki dar on havliho faqat ʙojho zindagoni mekardand. Amo jahudihoji mihnatkaş dar xonahoji lojiji ʙe daru tareza va dar kücahoji tangu kaço-pec va pastiju ʙalandi zindagoni mekardand.

Ba kasaliju ʙemoriji xalqi in mahala jagon jordami doktori naʙud.

Zindagoniji jahudiho dar in mahala ʙa toriki, xafagi, ʙa zulmu sitam meguzaşt.

Hamaji in ahvoli ʙoodami to inqiloʙi Oktjaʙri ʙuzurgi soli 1917-um ʙud.

Inqiloʙi Oktjaʙri ʙuzurg tamomi şakli mahalahoji jahudinişinro taqir karda, onhoro ʙaroʙari digar mahalahoji şahr ʙa manzilçoji madanijat va sanoəat gardond.

Mahalaji „Şarqi" Samarqand az mahalaji toriku ʙoqimonda, xurofoti kühna va savdogari, ʙa mahalaji internatsionali, sanoəati, proletari, madani va zindagoniji ʙarçoş gaştagi hast.

Bajni 18 soli inqiloʙi Oktjaʙr, ʙaroʙari zafaru ferüzihoji ʙunjodijati sotsialistiji SSSR va Uzʙekiston, mahalaji „Şarq" ham zafarho ʙa dast darovardagi meʙoşad.

Taşkilothoji partijagiju soveti, profsojuziju çaməijatiji şahr ʙaroji oʙod şudani mahala qator-qator coraʙinihoji əamali guzaronda omada istodin. Zindagoniji jahudihoji mihnatkaş, ʙaroʙari mihnatkaşhoji digar milatho ʙarçoş gaşt.

Dar mahalaji „Şarq" faʙrikaji ʙareşumʙuroriji „Hucum" va arteli pajpoqʙofiji „8-umi mart" taşkil doda şud, ki dar in du sanoəatxona az 700 nafar zijodtar zanu mardi jahudihoji mihnatkaş kor karda istodin.

Dar mahalaji „Şarq" maktaʙhoji mijonaji nomukamal, mijona, texnikum, maktaʙi əoliji ʙaʙona taşkil doda şud, ki dar in maktaʙho hazor hazor farzandhoji mihnatkaşi jahudi xonda istodin.

Ƣajr az in, dar in soʙiq mahalaji ʙe nigohu-ʙin hozir amʙulatorija, detsad, detjasli, kluʙu cojxonahoji surx, magazinho taşkil doda şudagi hast.

Qismi kaloni jahudihoji mihnatkaşi mahalaji „Şarq" hozir dar 3 kolxozi dar Samarqand taşkil doda şudagi kor karda istodin.

Alʙata, hamaji in neəmatho ʙaholati durustu tüqri hal şudani sijosati miliji Lenin—Stalin ʙa vuçud omadagi meʙoşad.

In faktho nişon dodagimo ʙoz ham kam hastand. Agar hukumati podşohi, ʙaroji oʙodiji mahalaji jahudinişin jagon kor naguzaronda ʙoşad, hukumati sovetiji Uzʙekiston alhol ʙaroji 1500 ʙacaji maktaʙxoni jahudihoji mihnatkaşi mahalaji «Şarq» maktaʙi nav soxta istodast. In jake az fakthoji ʙunjodijati madani meʙoşad.

Mihnatkaşhoje, ki aval ʙa zulmu sitami ʙoju muloho ʙuda, az əilmu hajoti haqiqi dur ʙudand, hozir dar likʙezho xonda, savodnok şuda istodin. Mahalaje ki, to inqiloʙi Oktjaʙr rüji kinoro nadida ʙud, hozir dar on haftaje 1—2 ʙor kino monda şuda istodast.

Az ʙajni xalqi mahala kasaliju ʙemori to rafta kam şuda istodast. Havzhoji mahala gür karda şuda, vodoprovod guzaronda şud.

Mahalaji „Şarq" monandi tamomi Şarqi soveti to rafta taraqi karda istodast. Dar in mahalaji «Şarq» hazor-hazor mihnatkaşhoji jahudi, üzʙek, rus, totor, toçik va digarho düstona zindagoniji xuşvaqti, xursandi va tiqimdoriji xudro guzaronda istodin.

◆

15-solagiji pedtexnikum guzaronda meşavad

Direktsijaji pedtexnikumi jahudigi ʙa peşi Narkomprosi Uzʙekiston az noʙati dar mohi ijul juʙileji 15 solagiji pedtexnikumro guzarondan masəala monda ʙud.

Narkompros ʙa in masəala ahmijat doda, ʙaroji dar mahi ijul juʙileji 15-solagiji pedtexnikumro guzarondan içozat dod.

Narkompros ʙa direktsijaji pedtexnikum suporiş kard, ki ʙa munosiʙati guzarondani juʙilej, ʙinoji texnikumro naqz remont karda, kaʙinethoro az asʙoʙhoji nazari ihtijoç kunad. Baroji in korhoro guzarondan Narkomprosi Uzʙekiston ʙa pedtexnikum 60 hazor süm pul çudo kard.

Dar rüzhoji juʙilej vipusknikhoji ʙehtarini pedtexnikum, ki dar çojho faəolona kor karda istodin, ʙa şahri Qüqond çeq zada meşavand. Ba munosiʙati hamin, muəorifparvarho (vipusknikhoji peştaraji pedtexnikum) ʙojad ʙoz ham dar ucastoki xud faəolona kor karda, talaʙahoji xudro naqz savodnok karda, ʙaroji mehmoni zeʙandaji juʙilej şudan güştin ʙarand.

Ba korkunhoju talaʙahoji ʙehtarini pedtexnikum va ʙa muəorifparvarhoji naqzi jahudigiji şahru rajonho mukofot doda meşavad.

Direktsijaji pedtexnikum ʙojad az hozir ʙa kor daromada, ʙa guzarondani juʙilej tajorigariji lojiqanda ʙinad.

N. Aʙojüv.

Korkardaʙurori zijod şuda va daromad ʙaland şuda istodast

MARƢELON. Baholati dar arteli nomi Ikromüv harakati staxanüvi revoç doda şudan plani mahi janvari on ʙarzijod içro karda şud.

Arteli mazkur ʙaçoji 72 hazoru 600 süm ʙa maʙlaqi 124 hazoru 505 süm produktsija ʙurovard. In 170 protsenti plan hast. Sifati produktsijaji ʙurovardagiji on ʙa daraçaji ʙaland meistad. Dar in mudat ʙa kori artel ʙrak dida naşudagi meʙoşad.

Artel 70 nafar staxanüvci va 100 nafar udarnikhoji ʙehtarin dorad.

Staxanüvcihoji ʙehtarini artel Dovid-Hajim Boruxüv, Jishoqsorux Manahemüv, Fajzulo Husajnüv va Mirzo Karimüv (az tsexi najcazani), Biti Binjominüva, Şermatüv va Gavriel Manahemüv plani korkardaʙuroriji mahi janvarro az 160 to 220 protsent içro karda, daromadi ʙaland giriftagi hastand.

Cunonci, **Gavriel Manahemüv** dar mahi janvar ʙaçoji 100 dona rüjmoli peştara meʙoftageş, 216 dona rüjmol ʙofta ʙurovarda, plani korkardaʙuroriji xudro ʙa 216 protsent içro kard. Dar natiça dar mahi janvar ü 572 süm mohona girift.

Artel ʙaroji ʙinoji korxonaji xudro vasəe kardan korpusi nav əimorat kardanro peşʙini karda. 15 hazor süm pul ʙurovardagi hast. Kori ʙinokoriji in korpus dar mahi janvar sar karda şudagi meʙoşad, ki on ʙojad muvofiqi plani artel dar kvartali jakum tamom karda şavad. Holekaj jak qismi ʙinoji korpusi mazkur tamom karda şuda, ʙa munfiəatsari doda şud.

N. Fatohüv.

✳

QÜQOND. (Az muxʙiri maxsusi mo). Staxanüvcihoji faʙrikaji düzandagiji nomi Karimüv hosilʙuroriji xudro to rafta ʙa daraçaji ʙaland ʙardoşta istodin.

Staxanüvciho **Basenjatüv, M. Morduxajüva, Rozajüva va Gutkova** peştar plani korkardaʙuroreşonro az 99 to 114 protsent içro karda; az 96 süm to 135 süm mohona megiriftand. Onho dar mahi janvar plani korkardaʙuroriji xudro az 127 to 180 protsent içro karda, az 188 sümu 51 tin to 250 süm mohona giriftand. Faʙrika to mahi janvar 36 nafar staxanüvci doşt. Hozir dar natiçaji dar noʙati harakati staxanüvi, ʙajni raʙociho korhoji əomaviju maənodod-kuni guzarondan va raʙocihoro ʙo texnikaji koraşon durustak aşno kardan soni staxanüvciho ʙa 73 nafar rasidagi meʙoşad.

Baroji zistu zindagoniji staxanüvcihoro ʙehtar kardan az tarafi ʙeʙurcaki faʙrika coraho dida şuda istodast. Holekaj xonahoji 16 staxanüvci remont karda şud.

Ba 2 staxanüvci patefon va ʙa 8 staxanüvci liʙoshoji zamistoni mukofot doda şud.

SIM.

Dar surat: Aleksej Staxanüv ʙa K
duxtacaji xud. (Foto Bandarenk

TEATR

„Zulmi amir

Teatri davlatiji jahudigiji Bu
ʙa nazdiki pjesaji „Zulmi am
(avtoraş dramaturgi çuvon rafiq
Josif Əavezüv) ʙa sahna mond.
dramaji muziki hast. Aşolahoji
artisthoji xalqi Mixoel Mulo
va **Mixoel Tolmasüv** kor karda
madagi hastand.

Baholati harakati rezisjori
rafiq **J. Jishoqʙojüv** pjesa ʙa
çonnok şuda ʙuromad.

Dar pjesaji mazkur zulmhoji
Muzafarxon ʙa mihnatkaşho v
xususan ʙa mihnatkaşhoji jahudi
dagiro nişon doda şudagi hast.
zafarxon duxtari Dovidi ra
ʙa zani giriftani meşavad. Du
musulmon şov megüjad. Duxt
Muzafarxon rasidanro name
Padari duxtar ham dar in ʙo
rozigi mekunad. Soni amir d
Dovid padari on va Aʙo ʙoşiqi
tarro zindon mekunad. Ham
digar kosiʙhoji dar ʙoʙati ʙa
aftodani onho norozigi ʙajon
giro girifta xona mekunad,
doda mezanad.

Lekin inho dar zindon 'nisjo
nameravand. Baholati jordami
doşi kosiʙ onho az zindon
zand. Baroʙari hamin inho az
ro ham ʙuromada meravand.

Rafiqho **Zoja, Zavulunüv, Bo**
Fajzulojüv va **Muhamadov**
asosiji pjesaro naqz içro kard

Lekin namudi sahna naqz
naşudast. Dekoratsijaho rang
xela dorand. Zindon, zindoʙi
qiro nişon doda natavonist.
hoji quşʙegi, qoziji kalon, amir
kosiʙho ʙa xudaşon munosiʙ
In, az taərix ʙexaʙar ʙudani
nik Tairo nişon medihad.

Teatr, ki on dar Buxoro ha
roji liʙos, namudi dekoratsija
don va digaraşro ʙa taərixi
ji hamunvaqtaji dar pjesa ni
da şudagi muvofiq kunondan
jatho mavçud hastand. Amo
hoziraji pjesa nişon medihad,
tarafi direktsijaji teatr dar i
diqqati lojiqanda monda najo

◆

Xronika

Nojiʙi Narkomprosi Uzʙeki
fiq **Kozuxüv**, direktori institu
əalimiji Buxoro rafiq Raşar
direktori instituti muəallimiji
kand rafiq **Zargarüv** ʙa sove
umumiittifoqiji şahri Maskov
zada şudand.

Soveşcaniji mazkur ʙa m
sançida ʙuromadani kori makt
əoli meguzarad.

✳

Narkomprosi Uzʙekiston
cop karda ʙuromadani kitoʙi
tikaji ʙaroji maktaʙhoji calasa
tarafi rafiq R. Badalüv navişta
dagiro ruxsat dod.

◆

Initsiativaji komʙinati ʙareşumʙvroriji Leninoʙod

LENINOBOD. Jak cand vaqt peş ʙo initsiativaji direktori kombinati ʙareşumʙurori rafiq **Puşkin** ʙaroji ʙasze serijahoji tsexhoro az 8 ʙa 10 lavitel guzarondan az Maskov maslihat pursida şuda ʙud.

Upravljajuşciji GUŞT (dar Maskov ʙudagi) in initsiativaro maəqul jofta, ʙaroji 2 serijaro ʙa 10 lavitel gardondan maslihat dodagi meʙoşad. Dar natiça holekaj 2 serijaji tsexhoji çudogonaji in kombinat ʙa 10 lavitel guzaronda şudand.

Peştar ʙaholati 8 lavitel 600
gram ʙareşum kor karda ʙur
meşud.

Hozir ʙa holati 10 lavitel
950 gram ʙareşumi xussifat ko
da ʙurovarda şuda istodast.
serija, nazar ʙa digar serijaho
25 protsent zijod hosil doda
Taçriʙaji kombinati ʙareşu
riji Leninoʙodro ʙa xud çori
ni digar faʙrikahoji ʙareşu
zarurast.

R. Sulaj

Natiçaji sutkaji oxirini pançruzaji staxan

Tekstilstroji ʙajroqi surxdori Toşkand az 5-um to 9-umi hamin mah pançrüzaji staxanüvi əəlon karda muvafaqijatho ʙa dast darovard.

Baroji misol muvafaqijathoji sutkaji oxirini (9-umi fevral) pançrüzaji jak cand prorabhoji onro nişon medihem.

Dar in sutka proraʙi 5-um 171 protsent, proraʙi 2-um 156 protsent,
proraʙi 1-umi teploelektr
soxta istodagi ʙa 143 pro
proraʙi 11-um 126 protsent
xudro içro kard.

Dar natiça içroji plani
rüzi oxirini pançrüzaji
129 protsentro taşkil dod.

Harakati staxanüvi dar
to rafta əomaji raʙocihoro
xud girifta istodast.

J.

Redaktori çuvoʙgari vaqtina M. Aminüv: Врид. отв. редактора М. А
Upol uzglavlit A—644. POLIGRAFKOMBINAT